

**Panagutana:** Niining mga bersikuloha unsay atong buhaton ug unsay mahitabu kanato?

“Apan sa tanang **MODAWAT** kaniya, ngadto kanila naghatag Siya’g kagahum nga mahimong **MGA ANAK SA DIOS**”.


Juan 1:12

“Kay si bisan kinsa nga **MOTAWAG** sa ngalan sa Ginoo **SIYA MALUWAS**.”

Mga Taga Roma 10:13

“Siya nga nakabaton sa **ANAK** adunay **KINABUHI**; ug siya nga **WALA** makabaton SA **ANAK SA DIOS** walay **KINABUHI**. ...nga aron kamo **MASAYUD NGA KAMO ADUNAY KINABUHING DAYON**...”

I Juan 5:12,13



Si Hesus nagkanayon, “Sa pagkatinuod sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, Siya nga nakadungog sa akong pulong, ug mitoo kaniya nga nagpadala kanako adunay kinabuhing dayon, ug dili mahidangat sa pagkahinukman, apan nakalabang na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.”

Juan 5:24

ANGKONA ang gasa nga kinabuhing dayon pinaagi sa pagdawat kang Kristo ingong nga imong **MANLULUWAS**, sultihni ang Dios sama niini:

- Gamhanang Dios, ako misupak batok kanimo nakasala diha sa akong hunahuna, pulong ug buhat. Pasayloa ako niini, ug buot ko nga si Hesu-Kristo magapasaylo sa akong mga kasal-anan.
- **DAWATON** ko ikaw karon **GINOONG HESUS KRISTO** ingon nga akong **MANLULUWAS** ug akong **DKOS**, ug karon ako **MAGATAWAG KANIMO GINOONG HESUS** aron:
  - MAGALUWAS KANAKO GIKAN SA AKONG MGA KASAL-ANAN UG SA LINAW NGA KALAYO,
  - DAD-ON MO AKO SA LANGIT SA AKONG PAGKAMATAY, ug
  - HATAGAN MO AKO SA GASA SA KINABUHING DAYON KARON.
- AKONG **ABLIHAN** karon ANG AKONG KASINGKASING UG KINABUHI ALANG KANIMO GINOONG HESUS UG MOSULOD INGON NGA AKONG MANLULUWAS, HIGALA UG AKONG DIOS sa walay katapusan, sa ngalan ni Hesus. Amen

Sulati sa ngalan: ..... Pinuy-anan: .....


Si Jesus nagkanayon: “Ako naghatag kaninyo ug kinabuhing dayon: ug sila dili malaglag.” Juan 10:28

LIBERTY BAPTIST CHURCHES ASSOCIATION, PHILLIPINES.  
PO Box 248, 9000-Cagayan de Oro City, Mindanao, Philippines..

[www.answersbook.org](http://www.answersbook.org)

[www.libertybaptistchurch.org.au](http://www.libertybaptistchurch.org.au)

# Hunong!



ANG GASA SA  
DIOS NGA MAO ANG  
KINABUHING  
WALAY KATAPUSAN!

IMO NA BA  
KINING NADAWAT?

Hesus nag-ingon: “**UMARI** kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an ug **PAPAHULAYON** ko kamo.”


Mateo 11:28

Unsaon nato pagsiguro nga kita may **KINABUHING DAYON**?  
Adunay upat ka butang nga angay natong mahibaloan:


## 1. ANG TANAN NAKASALA

"Kay ang **TANAN KAKASALA**, ug nakabsan sa himaya sa Dios."


Mga Taga Roma 3:23



Giuna ang kaugilingon



Nahimulag sa Dios



Nakabsan sa hingpit nga tinguha sa Dios

1. Walay laing Dios.
2. Walay kinulit nga larawan.
3. Dili pasipad-an ang nga sa Dios.
4. Bala-anon ang adlaw igpapahulay
5. Tahura ang imong amahan ug inahan

6. Dili magpatay.
7. Dili manapaw.
8. Dili mangawat.
9. Dili magsaksi ug bakak.
10. Dili mangibog.

Ang sala mao ang pagsupak sa balaod sa Dios (Ang Biblia)

Kita gauyd mga makasasala itandi sa pagkabalaan sa Dios.

P1: Buot ba nimo nga ang Dios sa Biblia mahimong imong Dios?

P2: Buot ba nimong moundang pagpakasala ug moduol sa Dios? -Paghinulsol

## 2. ANG BAYAD SA SALA, KAMATAYON

"Kay ang bayad sa sala mao ang **KAMATAYON**; apan ang **GASA** sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi kang Hesu-Kristo nga atong Ginoo."

Mga Taga Roma 6:23

"Ug **KAMATAYON** UG ANG **hades** gitambog ngadto sa linaw nga kalayo."Kini ang **IKADUHANG KAMATAYON** Pinadayag 20:14

**Katin-awan:** Tungod kay kitang tanan makasasala ang balaod sa dios nag-ngon nga kitang tanan paingon ngadto sa kamatayon, ug sa linaw nga kalayo. Dautan kini nga balita. Bisan kamo ug ako dili buot mahipunta ngadto sa linaw nga kalayo. Aduna bay kaikyasnan? Oo aduna! Ang Dios naghatag kanato sa libring gasa nga mao ang kinabuhing dayon mabatonan nato pinaagi kang Hesu-Kristo, ug dili pnaagi sa maayong buhat o sa unsa mang relihiyon.

Ang kamatayon mao ang:



"Kay tungod sa Grasya nangaluwas kamo pinaagi sa pagtoo; ug dili sa inyong mga kaugalingon; kini gasa sa Dios: **DILI SA MGA BUHAT**, aron walay si bisan kinsa nga makapasigarbo." Mga Taga Efeso 2:8,9


Ang gasa maoy usa ka libreng pahalipay, dawaton nimo o dili. Ang ipasabot sa kinabuhing dayon mao ang pag-ila sa Dios karon, ug pag-adto sa langit kon ikaw mamatay. Busa ang BALAO sa Dios naga-ingon nga kita moadto gayud sa linaw nga lalayo, apan ang gugma sa Dios buot nga kita moadto sa langit timan-I kon giunsa PAG-ANDAM sa Dios ang libreng pagpasaylo ug kinabuhing dayon.



## 3. GIDAWAT NI HESUS ANG SILOT NGA ALANG KANATO

"Apan ang Dios nagapadayag sa Iyang gugma kanato nga, sa mga makasasala pa kita, si **KRISTO NAMATAY TUNGOD KANATO**." Mga Taga Roma 5:8

Si Hesus ang **MANLULUWAS** sa **TANANG mga TAWO**. Siya karon **ANDAM** nga **MAHIMONG IMONG MANLULUWAS**.



Ang mga sala sa matag tawo sa miagi, karon ug sa umaabot.



**Timan-I:** Ang Dios nagkuha sa tanan tang mga sala sa miagi, karon ug umalabot, **PAHILAYO KANATO**, nagbutang niana **DIHA** kang **KRISTO**. Si Hesus miangkon sa **TANAN TANG SILOT** didto sa krus, puli kanato nga maoy silotan sa walay katapusan diha sa linaw nga kalayo. Si Kristo karon maoy **MANLULUWAS** (nagdala sa sala) sa **ANANG** mga tawo.

Ang **PULTAHAN** didto sa langit karon abli alang sa **TANAN ARON MAKASULOD**. Apan **UNSAON** nato sa pagsulod? Kadto lang nga:

## 4. (a) MITOO NGA SI HESU-KRISTO

- **MAO ANG DIOS** nga **ANAK**
  - **NAMATAY** didto **SA KRUS** nga **ATONG ALILIS**
  - **NABANHAW GIKAN SA MGA PATAY, UG**
- (b) MIDAWAT KANG KRISTO** nga **IYANG MANLULUWAS**

Gihatagan ug libreng pasaylo ug **KINABUHING DAYON** karon. **KINI** nagpasabot nga imo na karon gidawat ang kang **KRISTONG-DUGO** nga sakripisyo didto sa krus ingon nga hingpit nga bayad alang sa imong mga sala ug mosalig nga si **KRISTO** lamang ang **MAKALUWAS KANIMO** ug dili pinaagi sa mga buhat ug unsa mang **RELIHIYON**.



Kita **MAKASIGURO** niini tungod sa mga **SAAD** sa Dios nga iyang gihatag kanato aron atong **mapangayo** sumala sa Biblia: